

**Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof. ( u daljem tekstu: Ugovorni organ)**

i

**Društvo za projektovanje, inženjering, marketing i usluge «KONCEPT» d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, općina Centar, ul. Kevrin Potok br.18, ID broj: 4200323240004, PDV broj: 200323240004, koga zastupa direktor Avdo Tafro dipl.ing.arch.(u daljem tekstu: Dobavljač)**

Zajednički naziv za **Ugovorni organ i Dobavljač** je **UGOVORNE STRANE**.

zaključili su u Sarajevu, dana 25.05.2018.godine

## **U G O V O R** **o izradi Glavnog projekta**

### **I PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1.**

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog ugovora izrada Glavnog projekta spomen obilježja na Malom polju na Igmanu, a sve prema Projektnom zadatku Ugovornog organa, broj: 13-23-263/18 od 18.05.2018.godine.

Dobavljač potpisom ovog ugovora potvrđuje da je od Ugovornog organa zaprimio Projektni zadatak kojim se konkretiziraju osnovni zahtjevi Ugovornog organa u pogledu objekata ili radova, daju opći podaci i osnovni elementi radi pristupa izrade daljnjih poslova ili faza, te čiji je sadržaj sa stajališta arhitektonske djelatnosti i struke u dovoljnoj mjeri određen. Sastavni dio ovog ugovora čini Dobavljača broj: 02-05/2018, od 22.05.2016.godine.

#### **Član 2.**

Ugovorne strane su saglasne da će Dobavljač izraditi projekt u 3 (tri) primjerka u pisanoj formi i 1 (jedan) primjerak projekta u digitalnoj (elektronskoj) formi.

### **II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

#### **Član 3.**

Ugovorene strane su saglasne da netto vrijednost Ugovora iznosi	1.500,00 KM
Vrijednost PDV 17% iznosi	255,00 KM

**Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV 17% iznosi**

**1.755,00KM**

**(slovima:jednahiljadasedamstotinapedesetpet i 00/100 KM)**

#### **Član 4.**

Ugovorni organ se obavezuje da će Dobavljaču isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i predaje Ugovornom organu, a u zakonskom roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema uredno ovjerene fakture.

### **III ROK IZVRŠENJA PREDMETA UGOVORA**

#### **Član 5.**

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izradu projekta 20 /dvadeset/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Rokovi mogu biti produženi samo u slučaju više sile, objektivnih okolnosti koje su uticale na neispunjenja obaveze jedne od ugovornih strana prema drugoj ugovornoj strani i/ili na osnovu pismenog dogovora ugovornih strana. Pod višom silom podrazumijevaju se elementarne nepogode većih razmjera, kao i eventualni društveni poremećaji koji mogu uticati na realizaciju ovog ugovora, a objektivne okolnosti će ugovorne strane u svakom konkretnom slučaju definisati pismenim putem.

Ugovorne strane moraju pismeno obostrano konstatovati da su nastupili uvjeti koje smatraju višom silom ili objektivnim okolnostima, te se u tom slučaju rok produžava za onoliko dana koliko su trajali uvjeti više sile ili objektivnih okolnosti.

#### **Član 6.**

U slučaju kašnjenja u pružanju usluge, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluge, koja je predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

### **IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Član 7.**

##### **Dobavljač se obavezuje:**

- obaviti povjereni posao savjesno, stručno, u svemu sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke;
- da povjereni posao obavi kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da povjereni posao iz člana 1. izvrši u roku iz člana 5. ovog Ugovora;
- da projekat dostavi u 3 (tri) primjerka u pisanoj formi i 1 (jedan) primjerak projekta u digitalnoj (elektronskoj) formi.

#### **Član 8.**

##### **Ugovorni organ se obavezuje:**

- da će obezbijediti sredstva za realizaciju ovog ugovora iz člana 3. ovog ugovora i da će Dobavljaču platiti na način i pod uslovima kako je to utvrđeno u ovom Ugovoru.

### **V OSTALE ODREDBE**

#### **Član 9.**

Svaka od ugovornih strana je saglasna da naknadi štetu nastalu drugoj ugovornoj strani ili licima izvan ovog Ugovora, ukoliko do štete dođe njenom krivicom, odnosno činjenjem ili

nečinjenjem i/ili propuštanjem rokova utvrđenih u ovom ugovoru. Visina naknade za pričinjenu eventualnu štetu utvrdiće se po pravilima za naknadu štete važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

#### Član 10.

Dobavljač se obavezuje da će za ugovorenu cijenu u predmet ugovora ugraditi sve eventualne sugestije i prijedloge Ugovornog organa koji nisu u suprotnosti sa strukom i propisima koji su korišteni za njegovu izradu.

#### Član 11.

Ukoliko dođe do problema tokom izvođenja radova, a uzrokovani su nedostacima u projektu, Dobavljač je dužan o svom trošku otkloniti nedostatke u projektu.

#### Član 12.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

#### Član 13.

Ugovorne strane suglasne su da se za sve što ovim Ugovorom nije definirano primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

#### Član 14.

Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle riješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

#### Član 15.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

#### Član 16.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.


#### Član 17.

Ugovorne strane u znak razumijevanja i prihvatanja odredbi ovog ugovora, vlastoručno ga potpisuju.

ZA UGOVORNI ORGAN

DIREKTOR

Zijadić Suad, prof.



Broj:13-14-02-263/18  
Sarajevo, 25.05.2018.god.

ZA DOBAVLJAČA

DIREKTOR

Ado Tafro dipl.ing.arch



Broj: 02-05/18  
Sarajevo, 29. 05. 2018.

**koncept**

FOND MEMORIJALA  
SARAJEVO  
BROJ: 13-49-263/18  
DANA: 22.05.2018

KONCEPT d.o.o. Sarajevo  
t/f +033 213 914  
IB: 4200323240004  
PDV: 20032324.0004  
KSS MBS: UF/I-1481/00  
Trn. 3389002207763757

FOND MEMORIJALA  
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU  
I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I  
POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA  
I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

Sarajevo, 21.05.2018god.  
Broj: 02-05/2018.


U prilogu dopisa dostavljamo Vam ponudu sa pratećom dokumentacijom,  
"Izrada glavnog projekta spomen obilježja na Malom polju na Igmanu"

S poštovanjem.

director:

Avdo TAFRO dipl.ing.arch.





KONCEPT d.o.o. Sarajevo  
t/f +033 213 914  
IB: 4200323240004  
PDV: 200323240004  
KSS MBS: UF/I-1481/00  
Trn. 3389002207763757

FOND MEMORIJALA  
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU  
I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I  
POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA  
I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

Sarajevo, 21.05.2018god.  
Broj: 01-05/2018

**PREDMET: PONUDA**

Na Vaš zahtjev broj:13-49-263/18, dostavljamo Vam ponudu za usluge  
"Izrada glavnog projekta spomen obilježja na Malom polju na Igmanu"  
te konsalting i projektantski nadzor realizacije.

**ROK:**

Izrada projektne dokumentacije, -prema uslovima iz zahtjeva-20 kalendarskih  
dana od potpisivanja Ugovora.

**CIJENA:**

Izrada projektne dokumentacije:	1.500,00 KM (hiljadu petsto)
PDV :	255,00 KM (dvjesto pedesetpet)

---

<b>Ukupno:</b>	<b>1.755,00 KM (hiljadu sedamsto pedeset pet)</b>
----------------	---

**PLAĆANJE:**

Prema uslovima iz zahtjeva, nakon izvršene usluge.

**Kontakt:**

t/f: 033 213 914 m: 061 208 099

Uz poštovanje;

Prilog:

Fotokopije PDV i ID broja.

Direktor:

Avdo TAFRO dipl.ing.arch.

